

Optužnica K 10 KR 05/161
POTVRĐENA DANA
27. 06. 2006.
SARAJEVO
BOŠNA I HERCEGOVINA
TUŽILAŠTVO BIH
SARAJEVO
Br: KT-RZ-43/06
Sarajevo, 27. juni 2006.

SUD BOSNE I HERCEGOVINE	
Prijeto neposredno	
06. 2006.	17. 06. 2006.
Predato poštom	
20. godina.	
Pismeno taksirano	KM u taksirano maksima.
nedostaje taksa	KM pismeno položen bez takse.
Prijetene vrijednosti (novac, taksirane materijale)	
[Signature]	

SUD BOSNE I HERCEGOVINE
- Sudija za prethodno saslušanje -

KR 10/06/161
18. 06. 2006
17. 06. 2006
16. 06. 2006

U skladu sa članom 35. stav 2. tačka (u), članom 226. stav 1. i članom 227. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), podizem

OPTUŽNICU

protiv:

Gojka Jankovića, sina Danila i majke Radojke, rođene Salamadžija, rođenog 31. oktobra 1954. godine u selu Trbušće u opštini Foča, stalno nastanjenog u Foči u Ulici I.G. Kovačića br. 13, sa posljednjom prijavljenom adresom u selu Trnovača, opština Foča, državljanin Bosne i Hercegovine, Srbin, oženjen, otac troje djece, pismen sa završenom srednjom školom, ranije neosuđivan, vojni rok odsužio u Krajevju 1973. godine, sa činom poručnika, odlikovan ordenom „Miloš Obilić“ 1993. godine, JMB 3110954131530, koji se predao vlastima Republike Srpske 13. marta 2005. godine, nakon čega je 14. marta 2005. godine prebačen u MKSJ, a potom 8. decembra 2005. godine u Priltvorsku jedinicu Suda BiH, gdje se trenutno nalazi u pritvoru u skladu sa rješenjem o pritvoru donesenim od strane Sudskog vijeća u predmetu br. X-KR-05/161 od 16. juna 2006. godine.

Zbog toga što je:

U periodu između aprila 1992. godine i februara 1993. godine, na području opštine Foča, kao vođa paravojne grupe, djelujući u koordinaciji sa Faksičkom grupom Foča Hercegovačkog korpusa Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu "Vojska"), učestvovao u široko rasprostranjenom ili sistematskom napadu Vojske, policije i paravojnih formacija na nesrpsko civilno stanovništvo na širem području opštine Foča, u okviru kojeg su ti civili sistematski zarobljavani, često premlaćivani i ubijani u napadu, razdvajani prema polu, prisilno odvođeni iz njihovih

domova i zatvarani u nekoliko objekata uključujući kazneno popravni dom u Foči, u kojem su zatvarani muškarci, te Buk Bijelu, Srednjoškolski centar u Foči, Sportsku dvoranu Partizan, gdje su žene i djevojke držane u teškim uslovima i gdje su bile izložene fizičkom, psihičkom i seksualnom nasilju od strane lica koja su ih zarobila, dok su muslimanske kuće i stanovi u Foči i susjednim opštinama pljačkani, uništavani i spaljivani kako je preciznije navedeno u daljem tekstu:

U periodu između 7. aprila 1992. godine i početka maja 1992. godine zajedno sa [REDAKTIRANO], [REDAKTIRANO] i jednim neidentifikovanim vojnikom, [REDAKTIRANO] je došao u muslimansku kuću u kojoj je živjela zaštićena svjedokinja E, gdje su je prinudili na seksualni odnos, na način da su je Gojko Janković i neidentifikovani vojnik držali dok ju je [REDAKTIRANO] silovao; a zatim u periodu od 10 do 15 neutvrđenih ali vremenski bliskih datuma od kraja aprila pa do kraja maja 1992. godine, optuženi Gojko Janković, [REDAKTIRANO] i neidentifikovani vojnik su ponovo dolazili u kuću zaštićene svjedokinje E u Foči gdje je optuženi svaki put silovao zaštićenu svjedokinju E, koja je također u brojnim prilikama bila silovana i od strane [REDAKTIRANO] ili neidentifikovanog vojnika, ili od strane njih obojice; a krajem maja 1992. godine Gojko Janković, [REDAKTIRANO] i neidentifikovani vojnik lišili su zaštićenu svjedokinju E slobode tako što su je na silu odveli u Sportsku dvoranu Partizan u Foči gdje je ostala u pritvoru nekoliko sedmica zajedno sa drugim ženama uključujući i svjedokinju J, i gdje je u nekoliko navrata vidjela Gojka Jankovića, i gdje je također jednom bila silovana od strane vojnika kojeg nije poznavala.

Dakle, kako je gore opisano, u sklopu široko rasprostranjenog ili sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva na području opštine Foča, znajući za takav napad i učestvujući u njemu, i svjestan da svojim radnjama učestvuje u istom, time što je naređivao, činio (uključujući i zajedničko učinjenje krivičnog djela) ili pomagao i podsticao, odgovoran je za sva gore opisana silovanja zaštićenog svjedoka E u njenoj kući u Foči u periodu između 7. aprila 1992. godine i kraja maja 1992. godine kao i za njeno zatvaranje u Sportski centar Partizan.

Čime je počinio krivično djelo:

Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke e), f) i g) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.



Zbog toga

predlažem da Sud

I.

Zakaže i održi glavni pretres na koga treba pozvati sljedeća lica:

Tužiocu Tužilaštva BiH

Optuženog Gojka Jankovića koji se trenutno nalazi u Prátvorskoj jedinici Suda BiH;

Milana D Trbojevića, advokata iz Banja Luke, branioca optuženog.

II.

Da se provedu sljedeći dokazi

a) Da se sljedeće osobe saslušaju u svojstvu svjedoka:

1. E

2. J



b) Da se izvrši uvid u sljedeće dokaze:

3. Tabla sa 12 fotografija korištenih u postupku identifikacije, potpisana od strane svjedoka "L."

4. Zapisnik sa saslušanja optuženog Gojka Jankovića, br. KI-RZ-43/06 od 17. aprila 2006. godine koje je obavljeno u prostorijama Tužilaštva BiH;
5. Pravosnažna presuda Pretresnog vijeća MKSJ u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca i ostalih, br. II-96-23-T i II-96-23/1-T od 22. februara 2001. godine;
6. Presudu Žalbenog vijeća MKSJ u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca i ostalih, br. II-96-23-T i II-96-23/1-T od 12. juna 2001;
7. Dopis kojim se predlaže imenovanje Gojka Jankovića za "Vojvodu", br. 01/705-1, od 13. avgusta 1993. godine;
8. Spisak vojnih i civilnih vlasti u Foči;
9. Članak časopisa NIN "Momci sa Haške liste", Gordane Igrić, od 23. avgusta 1996. godine;
10. Članak iz VINS-a pod nazivom "Cemilova ratna priča";
11. Video zapis intervjua sa [REDACTED];
12. Transkript intervjua sa [REDACTED];
13. Informativni izvještaj iz juna 1994. godine o aktivnostima policijske stanice u Srbiju u periodu od aprila 1992. do aprila 1994. godine;
14. Dio izvještaja Helsinki Watch-a iz aprila 1993. godine pod nazivom "Ratni zločini u Bosni i Hercegovini";
15. Video zapis BBC Panorama o zločinima u Foči;
16. Dosije sa šest fotografija Sportske dvorane Partizani;
17. Dosije sa registrom koji sadrži 7 mapa Foče;
18. Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Nacionalni sastav stanovništva, rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991. godine;



19. Video zapis BBC vijesti koji prikazuje borbe u Foči u čemu izvjestava Martin Bell;
20. Pismo iz policijske stanice u Foči br. 13-1-8-02-2-230-3547 (04 od 3), januara 2005. godine, koje sadrži zvanične informacije u vezi sa krivičnim dosiejom Gojka Jankovića i njegovim ličnim podacima;
21. Pismo Ministarstva odbrane BiH od 3. marta 2006. godine, br. 08-04-360-5-06 koje sadrži vojne podatke o optuženom.


Rezultati istrage

Nakon istrage koju je proveo Tužilaštvo BiH utvrđeno je da postepo osnovana sumnja da je optuženi Gojko Janković odgovoran za počinjenje krivičnog djela zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke e), f) i g) u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona BiH. Dokazi koji potkrepljuju ovu optužbu prvenstveno potiču od gore zaštićenog svjedoka „F“ koji je direktna žrtva svih djela, i od zaštićenog svjedoka „J“ koji potkrepljuje njenu izjavu. U toku saslušanja svjedoka došlo se do dokaza da je Gojko Janković zajedno sa [REDACTED] i jednim neidentifikovanim vojnikom počinio ili na drugi način pomagao i podsticao silovanje zaštićenog svjedoka F prvi put u njenoj kući u Foči, a nakon toga i sam vršio silovanje zaštićenog svjedoka F skoro svakog dana u 10 do 15 narednih prilika kako je opisano, i da je zajedno sa [REDACTED] i neidentifikovanim vojnikom počinio ili na drugi način pomagao i podsticao lišavanje slobode svjedoka „F“ što je rezultiralo njenim zatočenjem. Izjave oba ova zaštićena svjedoka nalaze se u prilogu i predstavljaju osnove za ovu optužnicu.

Materijali koji potkrepljuju navode iz optužnice

1. Zapisnik sa saslušanja zaštićenog svjedoka „F“ od 27. marta 2006. godine;
2. Zapisnik sa saslušanja zaštićenog svjedoka „F“ od 27. marta 2006. godine (postupak identifikacije);
3. Tabla sa 12 fotografija korištena u postupku identifikacije, potpisana od strane svjedoka „F“;
4. Zapisnik sa saslušanja zaštićenog svjedoka „J“ od 12. juna 2006. godine;


5. Zapisnik sa saslušanja optuženog Gojka Jankovića, br. KT-RZ-43/06 od 17. aprila 2006. godine koje je obavljeno u prostorijama Tužilaštva BiH;
6. Pravosnažna presuda Pretresnog vijeća MKSJ u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca i ostalih, br. IT-96-23/1 i IT-96-23/1-T od 22. februara 2001. godine;
7. Presudu Žalbenog vijeća MKSJ u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca i ostalih, br. IT-96-23/1 i IT-96-23/1-T od 12. juna 2001;
8. Dopis kojim se predlaže imenovanje Gojka Jankovića za "Vojvodu", br. 01.705-1, od 13. avgusta 1993. godine;
9. Spisak vojnih i civilnih vlasti u Foči;
10. Članak časopisa NIN "Monci sa Haške liste", Gordane Igrić, od 23. avgusta 1996. godine;
11. Članak iz VINS-a pod nazivom "Čienilova ratna priča";
12. Video zapis intervjua sa [REDACTED];
13. Transkript intervjua sa [REDACTED];
14. Informativni izvještaj iz juna 1994. godine o aktivnostima policijske stanice u Srbinja u periodu od aprila 1992. do aprila 1994. godine;
15. Dio izvještaja Helsinki Watch-a iz aprila 1993. godine pod nazivom "Ratni zločini u Bosni i Hercegovini";
16. Video zapis BBC Panorama o zločinima u Foči;
17. Dosije sa šest fotografija Sportske dvorane Partizan;
18. Dosije sa registrom koji sadrži 7 mapa Foče;
19. Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Nacionalni sastav stanovništva, rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991. godine;



20. Video zapis BBC vijesti koji prikazuje borbe u Foči o čemu izvještava Martin Bell;
21. Pismo iz policijske stanice u Foči br. 13-1-8302-2-230-3547-04 od 31. januara 2005. godine, koje sadrži zvanične informacije u vezi sa krivičnim dosiejom Gojka Jankovića i njegovim ličnim podacima;
22. Pismo Ministarstva odbrane BiH od 3. marta 2006. godine, br. 08-04-360-506 koje sadrži vojne podatke o optuženom.

Na osnovu gore navedenog, Tužilaštvo BiH predlaže da sudija za prethodno saslušanje Suda BiH potvrdi ovu optužnicu u skladu sa članom 228. stav 1. ZKP BiH.

Tužilac
 Tužilaštva a-Tužiteljstva BiH
 Philip King Alcock



Imenovanje ovog dokumenta je objavljeno u izvješću o postupku u engleskom jeziku.

Sudija za prethodno saslušanje

Sudsko vijeće BiH - Sarajevo

